

**GODIŠNJA SKUPŠTINA BIBLIOTEKARA BiH**  
**2003.**

**BIBLIOTEČKI STANDARDI**  
**Zašto, kako, ko ?**

*Nataša Filatov*

*Bibliotečko-informaciona služba  
Javna ustanova “Opća bolnica Sarajevo”*

*Viši istraživač, Laboratorij za bibliotečka ispitivanja i istraživanja,  
Centar studentske inicijative Sarajevo*

# *Osnovna pitanja*



1. *Zašto su nam potrebni standardi?*
2. *Kakve standarde hoćemo?*
3. *Šta sve treba da bude obuhvaćeno standardom?*
4. *Koje su to predradnje koje se moraju ispuniti da bi se moglo pristupiti izradi standarda?*
5. *Koje sve vrste standarda treba da imamo?*
6. *Koliko vrijednosnih nivoa treba da ima jedan standard?*
7. *Ko će definisati standarde?*

## *1. Zašto su nam potrebni standardi?*

- *Obezbeđuju i bibliotekama i bibliotekarima da putem određenih ključnih elemenata svoje vrijednosti pretoče u akciju*
- *Odgovor na stvarne (sve složenije) potrebe korisnika*
- *Potrebe za izradom vlastitih nacionalnih standarda*

## *2. Kakve standarde (rezultate) hoćemo ?*

- *Lakše i brže obavljanje posla*
- *Ujednačavanje uslova rada*
- *Kontrola kvaliteta rada*
- *Smanjenje troškova poslovanja*
- *Profesionalnos u radu*
- *Praćenje trendova*
- *Gradnja bibliotečko-informacionog sistema*
- *Cilj – zadovoljan korisnik*



## *2. Kakve standarde (rezultate) hoćemo ?*

- *Ne znači da sve staro ne valja*
- *Revalorizacija starih vrijednosti u odnosu na novonastale situacije i potrebe*
- *Gdje smo – kamo idemo – koliko nam treba da tamo stignemo*



### **3. Šta sve treba da bude obuhvaćeno standardima ?**

- *Optimalno – svaki segment*
  - brojčani pokazatelji
  - nebrojčani pokazatelji
- *Zašto ?*
  - tačno znati šta i kako nešto treba da se radi
  - uočavanje i otklanjanje slabih mesta u procesu rada
  - poboljšanje cjelokupne organizacije rada
  - bolja kontrola rada i kvaliteta rada
  - optimalizacija uslova rada (prostora, sredstava, kadra)

**USPJEŠNO POSLOVANJE = ZADOVOLJAN KORISNIK**

## *4. Koje se predradnje moraju ispuniti da bi se pristupilo izradi standarda ?*

- *Analiza stanja biblioteka*
  - omogućava stvaranje realne slike o tome gdje se nalazimo u odnosu na ono što hoćemo
- *Analiza postojećih standarda*
  - vidjeti dobre i loše strane
  - vidjeti koje potrebne standarde nemamo
- *Prikupljanje i analiza standarda drugih*
- *Vidjeti sve zakonske osnove koje bi mogle uticati na definisanje novih standarda*
- *Učešće u izradi, na direktni ili indirektni način,  
svih koji rade u bibliotekama*
- *Ne raditi na brzinu*
  - jasnoća – preciznost – konciznost - razumljivost

## *5. Koje sve standarda treba da imamo ?*

- *Precizirati šta sve treba da bude obuhvaćeno standardima*

### *Vrste standarda*

*a) Prema sadržaju*

- Numerički
- Opisni

*b) Prema primjeni*

- Obavezujući
- Savjetodavni

*c) Prema obuhvatnosti*

- zajednički za sve biblioteke
- zajednički za pojedine tipove biblioteka

*6. Koliko vrijednosnih nivoa treba da ima jedan standard ?*

*Prvi nivo : Standardni minimum*

*Drugi nivo : Medijumski standardi*

*Treći nivo : Standardni maksimum*

# **STANDARDNI MINIMUM**

- Standard koji odražava **bazični nivo bibliotečke službe**, a koji treba da zadovolji **svaka biblioteka**
- Standardni minimum najčešće uključuje :
  - minimum veličine fonda
  - minimum opreme za rad
  - minimum radnog vremena
  - minimum zaposlenog osoblja itd.
- Fiksni standardi
- Ovakvi standardi bi trebali biti **obavezujući za svaku biblioteku**

# **MEDIJUMSKI STANDARDI**

- Obuhvataju **prosječne vrijednosti** u odnosu na postojeću situaciju i mogućnosti
- Podrazumijeva da bar **polovina postojećih biblioteka** zadovoljava njihove zahtjeve
- Nije fiksni standard
- **Obavezujući** su za biblioteke koje su već postigle taj nivo
- **Savjetodavni** su za sve ostale koje su ispod tog nivoa

# **TOTAL QUALITY MANAGEMENT**

**(Totalno upravljanje ukupnim kvalitetom )**

- **TOTAL** = svaki radnik u organizaciji je uvezan u proces (korisnici + dobavljači)
- **KVALITET** = sposobnost proizvoda ili usluge da upotpuni ispunji zahtjev njegovog korisnika = proizvod bez greške  
*Sa stanovišta korisnika* = kvalitet je ono što korisnik kaže da jeste = zadovoljstvo korisnika
- **MENADŽMENT** = vrhunsko vođenje koje je u potpunosti inkorporirano u proces i podupire ga

# **TOTAL QUALITY MANAGEMENT**

**(Totalno upravljanje ukupnim kvalitetom )**

*Upravljačka filozofija vođenja koja podrazumijeva da su svi uposlenici jedne organizacije u svom radnom procesu usmjereni ka jednom cilju - konstantno povećanje korisnikovog zadovoljstva produktom /uslugom uz što manji trošak.*

**ORGANIZACIONI USPJEH**

*kontinuirana edukacija*

**+**


*adaptacija na proces stalnih promjena*

# **STANDARDNI MAKSIMUM**

- Onaj koji, u datom momentu, predstavlja **standardni vrh i najbolju praksu**
- Ovakve standarde može u potpunosti obezbijediti tek **jedna ili par biblioteka**
- Za biblioteke koje su ih dostigle, ovi standardi su **obavezujući**, a za sve ostale su **savjetodavni**
- *Biblioteke koje su ih dostigle trebaju da postanu ogledne*


## **7. Ko će definisati nove standarde?**

***DRUŠTVO BIBLIOTEKARA***



***Centralna radna grupa za izradu standarda***

*koja će koordinirati rad,  
raditi na zajedničkom standardnom minimumu  
i verifikovati standarde*



***Radne grupe za izradu standarda  
svake podružnice po tipu biblioteke***